

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 34 (6)

Izdan 1 Avgusta 1932.

PATENTNI SPIS BR. 9056

Paspa Mirko, elektroinženjer, Zagreb, Jugoslavija.

Naprava za spuštanje i dizanje zahodske daske.

Prijava od 17 februara 1931.

Važi od 1 septembra 1931.

Pronalazak odnosi se na napravu za spuštanje i samostalno dizanje zahodske daske, nakon uporabe zahoda, te je pomoćenje daske time nemoguće. —

Naprava sastoji se iz ormarića sa udubenim žljebovima na obim stranicama, malom na donjoj strani uosovljenom viljuškom sa dva vodeća koluta na gornjoj strani, koji zahvaćaju u žljebove, prenosne šipke sa ležajem za malu viljušku, te potpornom pločom, na koju djeluju pružna pera, poslužujuće poluge na vanjskoj strani ormarića, koja je osovinom spojena sa savinutom viljuškom od duljine, da zahvaća ispod vodećih koluta male viljuške, te četiri pružna pera i to dva dulja za dizanje zahodske daske i dva kraća pera za primjem udara prouzročenih dizanjem zahodske daske. —

Konstrukciju pronalaska predočuje priloženi nacrt, gdje slika 1, prikazuje pogled sa strane, sl. 2, pogled sprijeda, sl. 3 pre-rez kod X—X slike 1 i slika 4, šemu postave pronalaska. —

A predočuje dvodjelni ormarić u kojem su na obim stranama udubljeni žljebovi B. — Dvodjelni ormarić A sastavlja se pomoću vijaka a u jednu cjelinu. — Pomicanjem poluge C sa položaja I prema položaju II slike 4 posredstvom osovine b savijena viljuška D, koja zahvaća ispod vodećih koluta c male viljuške E te prisilno diže malu viljušku E u smjeru III slike 1, kako vodeći koluti c klišu u žljebovima B. — Kod položaja II slike 4 dosiže savijena viljuška D svoje najviše mjesto, te se vodeći koluti c uslijed nastale kosine pomak-


nu u položaj IV slike 1, gdje se ustave na kosini d. — Pošto je mala viljuška E preko ležaja e pomično spojena sa prenosnom šipkom F, a ista je preko poluge g izravno spojena sa pomičnim dijelom zahodske daske f, to se kretnja male viljuške E od početnog mjesta do mjesta IV slike 1 prenaša na zahodsku dasku f, te ista dolazi od položaja I, na položaj II slike 4. — Kako se poluga C ispusti, dolazi pomoću pera h poluga C u položaj I slike 4, dok mala viljuška E ostaje u položaju IV slike 1, a u vezi s time o-taje zahodska daska f u položaju II slike 4., te je tako na uporabu. — Kod uporabe spuštene daske f sjedanjem na dasku, potisne se zahodska daska f posve na zahodsku školjku G, dok se mala viljuška E pomakne sa položaja IV na položaj V slike 1. Po odterećenju zahodske daske f, potisnu pera i koja su ovijena oko vodećih šipki j potpurnu pločicu prenosne šipke F prema početnom položaju, to je moguće, jer je spuštanje male viljuške E sa položaja V prema početnom položaju nesmetano. — S tim spuštanjem dolazi zahodska daska f sa položaja II u početni položaj I slike 4. — Da udar, koji nastaje dizanjem zahodske daske f ublaži, nalaze ispod potporne ploče prenosne šipke F mala pera k. Pričvršćenje cijele naprave vrši se običnim vijcima i drvenim čepovima učvršćenim u zidu. —

Patentni zahtjev.


1. Naprava za spuštanje i samostalno dizanje zahodske daske naznačena time, da

Ad patent broj 9056.


SLIKA 1.



SLIKA 2.



SLIKA 3.



SLIKA 4.

